

Мойуу Кыыһа

Тулам - сырдык куйаар

Мойуу Кыыһа

Тулам – сырдык куйаар

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72082513

SelfPub; 2025

Аннотация

Книга, где каждый стих – откровение, разговор с самой Вселенной, ведь вдохновение родом оттуда. Искренние чувства, переплетаясь с яркими, радужными мыслями, создают удивительный узор, способный разбудить в читателе светлые воспоминания. В книге стихи и рассказы – о любви, о надежде, о красоте мира, увиденной сквозь призму личного опыта и уникального взгляда на мир. Автор умеет сочетать в своих произведениях детали того, что здесь, с тем, что НЕ здесь.

Автор приоткрывает завесу, за которой то самое таинство, после чего появляются стихи.

Стихотворение,

Вдохновлённое

Весточкой Вселенной

В потоке чудном

Солнечных лучей.

В приоритете образ зимы, снега.

Сияющий снег – белый снег,

Вокруг другая вселенная.

Стихи рождаются в мире, где сияющий снег создает другую вселенную, трескучий мороз закаляет характер. Хоть эта другая снежная вселенная светла, там каждый шаг – это борьба и поиск ответа. Эта книга о преодолении, о надежде, о силе духа, способной расцвести даже в самой суровой зиме.

Содержание

Золотая песня осени. Күһүн көмүс ырыата

7

Конец ознакомительного фрагмента.

39

Мойуу Кыыһа

Тулам – сырдык куйаар

Татьяна Михайловна ПЕТРОВА (ГРИГОРЬЕВА) – Мойуу Кыыһа.

Уроженка 1 Жемконского наслега Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Член Союза писателей Республики Саха (Якутия), литературного клуба “Өлүөнэ долгуннара” («Ленские волны») Хангаласского улуса. По образованию бухгалтер. Ветеран труда, отличник сельского хозяйства РС (Я), почётный гражданин 1 Жемконского наслега Хангаласского улуса, награждена почетным знаком муниципального района “Хангаласский улус” «За заслуги в социально-экономическом развитии Хангаласского улуса», имеет диплом победителя журналистского конкурса имени заслуженного учителя школ ЯАССР, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, писателя-драматурга, ветерана педагогического труда Степана Павловича Ефремова. Её произведения публиковались в газетах «Хангалас», в журналах «Чолбон», «Күрүлгэн», “Хангыл”, а так же в различных сборниках.

Автор сборников стихов “Дьөппөнүм оһуордаах ыллыгынан” (“Песни моего детства”, 2015), “Санаам кустугар кустуларан” (“В объятиях раздумий”, 2019), “Оо, Мэндэ” (“Оо, Мэндэ...”, 2021), “Эһиэхэ” (“Вам” 2022), книг для детей

“Эрэкэ-дъэрэкэ оѳолорго” (“Цветкам радуги” 2024). Составитель сборников воспоминаний “Сайылыгым ымыылаах ылыгынан” (“По тропинке моего детства”, 2018), “Орджоникидзевскай” сонхуос 50 сыла” (“50 лет совхозу “Орджоникидзевский”, 2019), “1 Дьѳѳпѳн орто оскуолата – 81” (“Жемконская средняя школа-81”, 2021).

Золотая песня осени. Күһүн көмүс ырыата

Иэйии,
Күн тырыма
Куйаартан кутулан
Кынаттыыр кэрэ суһума
Хоһоон...

Иэйии,
Кустук санаа
Күлүмүрдүү оонһуур
Кэрэкэ оһуор долгуна
Хоһоон...

Стихотворение,
Вдохновлённое
Восточкой Вселенной
В потоке чудном

Солнечных лучей.

Стихотворение,
Сотворённое
Искренним чувством
И радужной мысли
Чудесным узором.

Ис айылџам арыллан дуу?
Алыптаах иэйиим кыната
Аламай күнгэ тардыһар,
Төрөөбүт тылым сүмэтэ
Көнгүлгэ көтүөн талаһар.
Ис кутум арыллан дуу?
Ис-испиттэн мичилийэ
Эһээхэйгэ ымманыя,
Эмий үүтэ ыанньыя,
Тэһэ түһэн омулуйа.
Ийэ тылым киирэр дуу?
Сааскы ылаангы сыдыайан
Үрүйэни сүүрдэринии,
Силис тардан, тымыр сыыйан
Намчы чэчик тылларыныы.
Ис айылџам уһуктан дуу?

Иэйэ-куойа арылламмын
Уһун-кылгас субурҕабын
Үрүҥ акка олордоммун
Киэн куйаарга көтүтэбин.
Тус эйгэм тойуга дуу?

Скрытые возможности моей сути?
Волшебное крыло вдохновения
Тянется к благодатному солнцу,
Суть родного языка
Стремится свободно воспарить.
Даёт о себе знать моё внутреннее «я»?
Когда от души улыбаясь,
Умиляюсь младенцем,
Когда груди наливаются
Нектару подобным молоком.
Так язык предков проявляется?
Словно весенняя оттепель
Заставляет ручейки бежать,
Корни пуская, жизнь продолжая
Берёзовая поросль зеленеет.
Пробудилась ли внутренняя природа?
Душой раскрывшись,
Мысли свои, как на Пегаса

На белого коня посадив,
В просторы вселенной направляю.
Это песнь моей собственной вселенной?

Мин ийэм

Күммүт уһаан, сааспыт кэлэн,
Төрөлкөй ньирэй бэлэхтээн
Мангаачыйбыт мааныланар,
Ийэм үөрэр, сылаанныйар.
Саха ыалын үгэһинэн
Ынахсыкка сүгүрүйэн,
Уоһах алаады астанна,
Оһус ньирэй ааттанна.
Киэргэтэн кыра кыыһыгар
Сиидэс ырбаахы иистэнэр,
Сылдьан аһар ыалдытыгар
Күөрчэх ытыйан мичийэр.
Бүтэр-бүппэт бу түбүктэн
Ийэм, дьэ, киэһэ сынньанар,
Чэпчэкистик сэгэлдьийэн
Оһуохай этэн чоргуйар.
Сайа охсон тыал бү күн
Сэгэс гынна, ийэм күнүн,
Санаан кэллим харах уулаах,
Сырдык уйан хараастыылаах.

Уунан тийбэт ыраахтан
Имэрийэн ылар тыалгар,
Эргийэ көтөр алгыскаар
Ийэбэр мин махтанабын.

Моя мама

С наступлением весны
Корова отелилась,
За это её отблагодарили,
Мама не нарадуется,
Улыбаясь, светлеет лицом.
По якутскому обычаю
Поклоняясь божеству Ынахсыт,
Приготовили оладьи на молозиве,
Нарекли телёнка-бычка именем.
Украшая, для маленькой дочки,
Шьёт ситцевое платье,
Гостю заезжему
Взбивает кёрчэх с улыбкой.
От бесконечных этих хлопот
Мама, вот, вечером отдыхает,
Легко покачиваясь,
Поёт с воодушевлением осуохай.
Будто ветер восточку
Занёс из прошлого,

Со слезами на глазах вспомнила
С нежной грустью один мамин день.
Из далёкого далека
Мама ветром приласкала,
За благословение
Маме я благодарна.

Умнуман...

Ийэм – сэрии кэмин оџото,
Үлэ ыараханын сүкпүтэ,
Улахан дьоннуун тэнгэ тылга,
Кыайы дьолун уһансыбыта.

Оџо сүрэџэ өйдөөбүтэ
Харытын күүһүгэр эрэнэ,
Олох иһин охсуһуохтааџын
Тылга кини туһа буоларын.

Хараџа суох ийэтинээн
Фронга көмөлөспүттэрэ,
Куобах тириитин имитэн
Кээнчэ, үтүлүк тигэллэрэ.

Кырабын диэн кыгкыйдаабакка,
Ынах ыабыта – толлубакка,

Сарсыардаттан киэһэ хойукка
Диэри мөхсөрө сынньаммакка.

Өрөгөйдөөх кыайыы күнүгэр
Өндөйбөт төбөтүн көтөбөн,
Өр күүппүт үөрүүнү көрсөн,
Өйөнөн турбута күрүүбэ.

Санныгар былаатын түһэрэн,
Чэрдээх ытыһыгар ылбыта
Ыстаалын төбөлөөх мэтээлин,
Оҕо сааһын санахтаабыта.

Умнуманг, оҕолор, харыстаанг,
Уоттаах сэрии сылын оҕотун,
Ыччат дьон мэлдьи ахтын-санаанг
Ыстаалын мэтээллээх олоҕун!

Не забываюте...

Моя мама – дитя лет военных,
Ей пришлось тяжело,
Наравне со взрослыми в тылу
Ковала счастье Победы.

Детское сердце понимало,

Надеясь на силу своих рук,
Что нужно бороться за жизнь,
Что она полезна в тылу.

Со слепой матерью своей
Фронту помогали,
Шкурки зайцев выдeldывая,
Шили вещи тёплые.

Не капризничая, что мала,
Доила корову, не страшись,
С утра до позднего вечера
Трудилась, не зная отдыха.

В день Великой Победы,
От слабости через силу приподняв голову,
Радость всенародную внимала,
Опёршись на изгородь.

Платок на плечи накинув,
Взяв в мозолистые ладони
Медаль со Сталиным,
С детством, которого и не было, распрощалась.

Не забывайте, берегите,
Детей огненных военных лет,

Вы, молодёжь, всегда помните, думайте
О жизни, отмеченной медалью Сталина!

Туллуктар

Туллук үөрүү илдьитэ,
Оҕо сааспыт аргыһа.
Туллук дууһа иэйиитэ,
Кырдьар сааспыт алгыһа.
Быыкаа, манган түү мээчик
Тэйиэккэлиир сыа хаарга
«Саас иһэр!» – Ойуу-бичик
Түһэрэр кыраһаба.
Үөр туллук кэчигирээн
Талахха тоҕуоруспут,
Туллугу көрөн сэргээн
Оҕонньор олус үөрбүт.
Бэдик-мэник уолчаанга
Булчут хаана уһуктан
Доҕуур иитэн, манаһан
Окко сытар, сыламга.
Тырып көтө туллуктар
Саас кэлбитин туойаллар,
Оҕонньору үөрдэллэр
Бэдик уолтан үргэллэр.
Туллук үөрүү илдьитэ

Саспыт оџо сааспыттан,
Туллук дууһа иэйиитэ
Олоххо дьулууртан.

Пташка всем в радость

«Туллук» – вестник радости,
Спутник нашего детства.
«Туллук» – душевное вдохновение,
Благословение нашей старости.
Маленький, белый пуховый мячик
Семенящий по тающему снегу,
«Весна идёт!» – Узор наносит
Следами своих лапок.
Стайка птичек «туллук» щебечет,
В ивняке столпившись,
Увидев них, воодушевившись,
Обрадовался старик.
У озорного мальчишки
Проснулась охотничья кровь,
Ловушку поставив, подстерегая,
В траве лежит, в ожидании.
Взвиваясь в воздух, пташки
О приходе весны вещают,
Старика радуют,
От мальчишки спасаются.

«Туллук» – вестник радости
Из самого детства,
Пташка, которая всем в радость,
Дарующая стимул жить.

Кырыа кыһын

Өрүспүт турбут –
Өктөөп кэлбит,
Кыдымах устун
Ыллык үктэммит.

Сырыы буолбут –
Сыарҕа ааспыт
Саһаан маспыт
Сайын хаппыт.

Анныы тойугар
Мууспут күлүмнүүр,
Уһаакка уулар
Чэйбит оргуйар.

Хороҕор муостаах
Хотонно киирэр,
Синньэ сыалдыалаах
Ойбонно сүүрэр.

Тойомсук бөтүүк
Тарааҕа хамсыыр,
Дьаһайар курдук
Күкүргэ хаһытыыр.

Сыспай сиэллээх
Хааллар хаһааҕа,
Амсайар эбиэстээх
Халыҥыа хаһата.

Кылбаарар манган
Кыстык хаар түстэ,
Кырыалаах кыһын
Тийиэн, дьэ, кэллэ.

Морозная зима

Река покрылась льдом –
Ноябрь наступил,
По наледи скользкой
След проложил.

Уже можно ездить –
Проложен санный путь,
Заготовленные дрова

За лето подсохли.

Под песню пшени
Лёд наш блестит,
Из талой воды
Чай наш кипит.

Скотина заселяется
Дружно в хотон,
С лифчиком на вымени
К проруби бежит.

Важный петух
Гребнем трясёт,
На старшого правах
В коровнике кричит.

Лошадей белогривых
В загон вгоняют,
На овсе они быстро
Сало наберут.

Сияющий зимний
Снег выпал под конец,
Морозная зима
Пришла, вот, наконец.

Сэбирдэх тойуга

Араҕас сэбирдэх эргийэн көтөрө
Арахсыы бэлиэтин суккуйа түстүүр дуу,
Айманар дууһабар кыттыһан ылара
Аартыгым ыллыгын арийан симиир дуу?

Ыллаа дуу, эн миэхэ сэбирдэх тойугун
Сипсийэ, силбиктээх сарсыарда оргууйдук,
Эргийий, эрдийий араҕас ардахтын
Ибир-сибир сайҕана бу самыр курдук.

Сэбирдэх мөһүүрэ ардаҕын анныгар
Алыптаах түгэни кууһабын ытыспар,
Тымныыны тулабар сылааска эргитэн
Таптыабым эйигин сүрэххин уулларан.

Хомуһум дорҕооно дьурулуу дьүһүй эн,
Хомолто хомотун ыраахха үрэй эн,
Ыллатыый көмүстээх күһүнүм ырыатын
Араҕас сэбирдэх таммаҕын быһыһынан.

Песнь листа

Когда парит, кружась, жёлтый лист

Это к разлуке примета?
Или за то, что томится душа
В утешение посланная метка?

Спой же ты мне песню листа,
Росистым утром неспешно шепча,
Кружись, вертись вместе с жёлтым дождём,
Омывая все невзгоды дождём.

Под мишурой дождя из листьев
Волшебный миг ловлю на лету,
Превращая холод вокруг в тепло,
Любить буду, сердце твоё растопив.

Звук хомуса, дополняя идиллию,
Печали по ветру развей,
Исполни ты золотую песню осени
Сквозь капли жёлтых листьев.

Дьөппөммүн ахтабын

Дьөппөммүн, дойдубун ахтабын –
Дьиримнэс сулуһум аннынан
Дьэргэлгэн ойууну түһэрэн
Дьоруолаан оҕо саас ааспытын.

Кыһынны кырыаҕа сууланан
Сэргэлээх иһийэн турдаҕа,
Муус кырыа суорҕанын бүрүнэн
Наарбаҕан нуурайа сыттаҕа.

Оһохпут буруотун одуулаан
Хоочурҕаан-куучурҕаан хаамарбыт,
Хаатынка анныттан дьэргэйбит
Оһуордаах ыллыкпын суохтуубун.

Күлүмнэс күндэлэс күннэрдээх,
Уйаара долгутар иэйиилээх
Кырдьары билиммэт оҕо саас
Саныырга, ахтарга ып-ыраас.

Кылбайар тунаарга куустаран
Кыһынны Дьөппөммүт кэрэтин
Кыратык сэгэтэн көрөммүн
Кэмэ суох оҕолуу үөрэбин.

Там, где наше солнечное детство

По Жемкону, по родине скучаю –
По весёлому детству, что под мерцающей
Звездой красочный узор нарисовав,
Умчалось беспечно.

Зимним инеем окутанный
Сэргэлээх наш, скромно стоит,
Снежным одеялом укрывшись,
Озеро Нарбаган умиротворённо лежит.

Скучаю по незамысловатым узорам
Из-под наших валенок
Когда по хрустящему снегу
Шли, на дым из печи глядя.

Наше солнечное детство,
Когда доверяешь этому миру,
Старость далеко за горами,
Вспоминается только добрыми словами.

Приоткрыв завесу времени,
Налюбовавшись на зимнюю красоту
Родного Жемкона, по-детски
Радуюсь безмерно.

Эн миигин булуоѳун...

Халынги тийт ойуур быыһыгар
Эн миигин көрдөөмө,
Суугунуур хатын чаран иһигэр

Миигин булуом дии санаама.

Ойуччу туора турар хатынга
Хараххын эн хатыыр буолаар,
Сэбирдэх ырыатын иһиллээн
Симээн ааһаар саламанан.

Сибэккилээх хонууга, кырдалга
Соботох хатын буолан туруом,
Ойдом, ойуччу буоламмын
Оргууйдук нусхайа суугунуом.

Сама по себе

Среди густого елового леса
Ты меня не ищи,
В шелестящей берёзовой роще
Не думай, что найдёшь меня.

На одиноко стоящую березу
Глаза свои ты устреми,
Вслушиваясь в песню листьев,
Укрась её саламой.

На цветочной поляне, на лугу
Одинокой берёзой стоять буду,

Вдали от суеты, сама по себе
Тихо, спокойно шелестеть буду.

Күүтэбин...

Бүгүн мин тыйыс тыалбын –
Тымны салгынынан илгийэн
Сымара таас курдукпун,
Мичээргин бэлэхтиэнг дуо?

Ытыллар ытык курдук
Үллэр иэийибин ыһабын,
Ытыбын, ыллыбын мин арыт,
Түөскэр сыһыаран уоскутуонг дуо?

Уу чуумпу долгунугар сайђанан,
Күн сардангатын сырсан,
Бүгүн мин таңара табатабын,
Таптал уотун күөдьүтүөнг дуо?

Жду...

Сегодня я словно суровый ветер –
Холодным воздухом обдавая,
Застыла, как камень,
Подаришь ли ты мне свою улыбку?

Как деревянной мутовкой
Чувства разные раздаю,
Плачу, пою я иногда,
Прижав к груди, успокоишь ли ты?

Умиротворённая благостной тишиной,
За солнечным лучом гонясь,
Сегодня я божественный олень,
Любви огонь раздуешь ли ты?

Алаады сыта,
Оһох тыаһа,
Билиитэ суоһа,
Ары сырдьыгыныыр,
Ардах түһэр, тохтообот.
Халлаан ыгыыр, ыллыыр
Биир тэнник.
Арай хоско соҕотох кыыс
Түннүктэн хараҕын араарбат.
Тоҕо кыыс турар түннүккэ?
Тоҕо ардах түһэр тохтообокко?
Кыыс кэтэһэр күн тахсыан,
Кустук сэттэ өнгү оонньотуон,

Сылааһынан ийэ си́рин угуттуон,
Атах сыгынньах
Сир си́игэр хаамыан,
Нүөлсүйэ на́лыйбыт ийэ си́ртэн
Тырымнас тыллары көтүтүөн.
Ардах түһэр, тохтообот...
Сарайтан уу сүүрэр.
Оһох сылааһыгар
Эмээхсин бигэнэр.
Оргууй нуктуур,
Былыкка баттатан.

Запах оладий,
Звук горячей печи,
Жар от плиты,
Масло скворчит,
Дождь идёт, не переставая.
Небо плачет и поёт
Однообразно.
А в комнате одинокая девочка
От окна глаз не отрывает.
Почему девочка стоит у окна?
Почему дождь идёт, не переставая?
Девочка ждёт, когда солнце взойдёт,

Радуга семью цветами заиграет,
Теплом землю-мать согреет,
Тогда босиком
По сырой земле пройдёт,
Истомлённая земля-матушка
Вдохновит на слова, что для песни.
Дождь идёт, не переставая...
С крыши вода бежит.
У тепла печи
Старушка греется,
Дрёма побеждает,
Погода давит.

Тунал хаар – манган хаар,
Тулам сырдык куйаар.
Тымныы мунна тыаһыыр
Тыйыс майгы сатылылыыр.

Хангыл санаам харса суох,
Халын хаартан харда суох -
Хааман истим ыллык устун
Харах уутун туора илгэн.

Тууйбут санаа төлө көтөн,

Туймуу быатын быһа сотон,
Тумарык иһигэр сүтэн
Тыын ыллым өрө көрөн...

Сияющий снег – белый снег,
Вокруг другая вселенная.
В трескучий мороз
Суровый характер самый раз.

Мысли мои мрачны,
Нет ответа от обилия снега -
Шла я по тропинке,
Смахивая рукой слёзы.

Томящаяся мысль вырвалась на волю,
Освободившись от пут,
Сливаясь с туманом выдохнула
Подняв голову...

Күүт – олохтон кэрэни
Сырдык сылаас иэйиини,
Оҕо истинг махталын,

Дoбoр үөрбүт мичээрин.

Эргийбэт ааспыт ол саас –
Төnnүбэт көмүс ардах,
Эргитэр сүрэххэр саас –
Туймаардар илгэ ардах.

Уулар хаардыын, оо, устуо
Санаа сиппэтэх кыыма,
Түһэр хаардыын арыллыа
Санаа санга сарыала.

Үүммүт сылы уруйдаан
Ыксаабакка хардылаан
Санга күнгэ эрэллээх,
Ыра санаа биһиктээх.

От жизни жди прекрасного,
Чувства светлого,
Детской искренней благодарности,
Друга радостной улыбки.

Не вернуть ту прошлую весну –
Не вернётся золотой дождь,

Возвращает весну в сердце –
Оживляющий благодатный дождь.

Вместе с тающим снегом уйдёт
Неуловимый мыслью отблеск,
Вместе с падающим снегом начнётся
Мысли новое сияние.

Приветствуя наступивший год,
Неторопливо ступай
С надеждой на новый день,
С колыбелью светлых мечтаний.

Тууйуллуу...

Тиэргэммин буламмын
Тирэхпин сүтэрэн
Тыынарым бобуллаан
Тууйулла-тууйулла уһуутуу
Турбутум хараһым
Толору ууланан...
Оо...
Элбэх да сыл хонук ааспытан...
Түгэбэ көстүбэт кэмсинии...
Тиһигэ быстыбат сухханыы...
Эмискэ үүйэ-хаайа туппутуон...

Тоџо да ырааџынан ыырданан,
Ыллык суолбун тумнаммын
Эрбэһингэ былдыаттым,
Өтөхсүттүм өйбүн-санаабын?
Билигин кэлэн булуом дуо
Оџо сааһым оџуруотун,
Тохтон түспүт отонун,
Быһа ыстаммыт түмүгүн?
Ыккый ойуур иһигэр мунабын,
Ыгыллыбыт хараџым уутун
Ытыспынан хаһыйабын...
Далайа көстүбэт чүөмпэџэ
Кимим ытыһын уунуоџай,
Кимим далаһа ууруоџай?

Безысходность...

Войдя во двор,
Потеряв опору,
Дух захватило,
Задыхаясь со стоном
Стояла с глазами
Полными слёз...
Оо...
Сколько же лет прошло...
Раскаяние безмерное...

Самобичевание...

Это всё грузом

Внезапно сдавило, сковало меня...

Почему окольными путями

Сбившись с пути,

Обрекла себя на обман,

Мысли завела в туман.

Где я теперь найду

Бусинки своего детства,

Рассыпавшиеся ягодки,

Оборвавшийся звено цепи?

В густом лесу блуждаю,

Навернувшиеся слёзы

Рукой вытираю...

В тёмный омут кто мне

Руку свою протянет?

Под пропастью кто сможет

Солому постелить?

ЫЛЛЫК

Хаамабын батыһа ыллыгы,

Өнгөйдүм эргэрбит титииги,

Ийэбин, аҕабын санааммын,

Ол саспыт күннэри көрдөөммүн.

Сүрэҕим битийэр долгуйа,

Ис кутум иһийэр нөрүйэ.
Оҕо саас бу суолу тэлбитэ,
Дьолунан толору иэйбитэ.
Күннээҕи кыһалҕа умнуллар,
Сарсынны саҕахпыт арыллар,
Сир ийэ алгыһа иһиллэр,
Күүс-сэниэ турукпар эбиллэр.
Дойдубар ыңыраар мин ымыым
Ыллыкпыт барахсан сүтүмэ,
Дьизэрэнкэй тэйиилээх ыллыгым
Кииммиттэн ситиммин быһыма.

Тропа

Иду по протоптанной тропинке,
Заглянула в старый хлев,
Вспомнив мать и отца,
Ищу те ушедшие дни.
Сердце бьётся, волнуясь,
Внутренний голос молчит.
Детство эту тропу протоптало,
Как дорогу к счастью.
Забываются обычные заботы,
Горизонт обещает, что завтра наступит,
Земли-матери благословение слышится,
Откуда-то силы берутся.

Зовущий в родные края талисман,
Тропа наша милая, не исчезай,
Не обрезай пуповину, с корнями
Моими связь не прерывай.

Бинтиэпкэ обелиск

Уон сэттэ этибит –
Өлүүттэн куттаммат,
Кыайыыга дьулуспут,
Кыа хааммыт тохтубут
Хомсомуол оҕолор,
Хохочой тыатыгар.

Хохочой тыатыгар
Кыа хааммыт таммаҕар –
Өлбөт-сүппэт туһугар
Сир ийэ сүмэтиттэн
Тиит буолан үүммүттэр
Күн диэки талаһан.

Күн диэки талаһан
Хас биирдии лабаанан
Айан суолун арыһан
Далбаатыы хаалабыт
Хомсомуол оҕолор,

Эдэргээн сүрэхтэр.

Турбутум тохтоон
Обелиск иннигэр,
Олорбут олохпор
Хомсомуол күннэрбэр
Эниэхэ махталлаах
Сэбиэт кэмин оѳото
Ыар санаа баттыгар...

Обелиск-винтовка

Нас было семнадцать –
Не боящиеся смерти,
Стремящиеся только к победе,
Пролившие кровь
В лесах Хохочоя
Молодые комсомольцы.

В лесах Хохочоя
На нашей крови
Во имя бессмертия
Матушка наша земля
В чреве своём
Взрастила деревья,

К солнцу тянутся
Каждой веткой своей,
Вас на жизнь благословляя,
Машем вам мы,
Молодые комсомольцы,
Юные сердца.

Стояла молча я
Перед обелиском,
За прожитую жизнь,
За комсомольские дни
Вам благодарная,
Дитя советской эпохи
Под гнётом тяжелых мыслей...

Ыллаа, ырыаһыт дьүөгэм

Ыллаа, ырыаһыт дьүөгэм,
Ыллык суолгун арыяа,
Ыллам ырыан ыраах дуорайа,
Ымы чыычаах тэнэ дайа.

Ыллаа, ырыаһыт дьүөгэм!
Көмүс дорҕоон тула көтөн,
Курус тыыны сайа охсон,
Көмүрүө хаары күлүмнэтэн.

Ыллаа, ырыаһыт дьүөгэм!
Оҕо саас кэрэ биһигин,
Обуруо тиспит күлүм кэми
Оһуор үҥкүү тула тэйэн.

Ыллаа ырыаһыт дьүөгэм,
Таптал ыраас таммаҕын,
Тыллар сибэкки сүмэтин,
Тыыннаах буолар кэрэтин.

Пой, певица, подруга моя!

Пой, певица, подруга моя,
Путь свой к свету открой, любя.
Песня звонкая вдаль летит,
Словно птица в небе парит.

Пой, певица, подруга моя!
Звук волшебный вокруг кружа,
Грусть-тоску прогоняя прочь,
Искры в снеге рождая в ночь.

Пой, певица, подруга моя!
Про колыбель детства, утро жизни,
Про счастливые дни, как бусы в ряд,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.